



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible No Ka Ho Asem Fa Mmaborɔhunu Ho? — Etena Ase Mu · KJV Kyerewsem a Strong's Nɔma Ka Ho

TENA ASE MU · ƆKWAN A WO NE ONYANKOPƆN NANTE — TWETWE, NANTE, TU MMIRIKA, WIE
Mmaborɔhunu — Bible Nkyerekyerɛ A Ɛye Fapem

ASEM A ƐFATA ANIMU

Mmaborɔhunu ye nantew ansa na aye biribiara foforo. Abofra nsua nantew da koro: nea edi kan no, ɔde ne nsa ne ne nƙotodwe wea; afei ne papa soa no wɔ n'abasa mu na ɔkyere no nantew, anammɔn anammɔn; afei ɔnantew ne nkutoo; afei onyin, na otu mmirika. Na nea otu mmirika yiye no de ne ho hye mmirikakan mu, na mmirikakan no wɔ awiei, na awiei hɔ no, ahenkyew bi wɔ hɔ. Saa ara na mmaborɔhunu te wɔ nantew a wɔne Onyankopɔn nantew mu. Hebri asemfua no ne chesed (H2617, mmaborɔhunu) — apam mu ayamye a ekora gyidi so; na deɛ eka ho no ne racham (H7356, ayamhyehye a emu dɔ) — ɔdɔ a emu dɔ a esian fi nea ɔkorɔn ba nea ɔba fam, mu dɔ te sɛ ena dɔ a ɔwɔ ma abofra a wafi ne yafunu mu, na enhwe da. Hela asemfua no ne eleos (G1656, mmaborɔhunu) — mmaborɔhunu a ɛye adwuma, a eka nsa ma eboa; ne hilasterion (G2435, mmaborɔhunu agua) — beae mpo a Onyankopɔn ne onipa hyia. Saa adesua yi soa mmaborɔhunu fa onipa akwan nyinaa mu: senea ohu wɔ bere a ɔretumi awea nko ara; senea ɔnam mu wɔ bere a wanya no dedaw; senea ɔde tu mmirika na ɔde ma te sɛ ɔsraani; ne senea otwa mmirikakan awiei no du awiei, faako a mmaborɔhunu ankasa te hɔ daa daa. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIƆNSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Ɛhe na mihu ahummɔbɔ, na ekwan ben so na onipa fa nya no kan?
2. Den na ɛsɛ sɛ onipa ye wɔ mmaborɔhunu no ho bere a wanya bi wɔ ne nsam, na ɔko so nam mu daa da?
3. Ekwan ben so na mmaborɔhunu de onipa kɔ mmirikatuo no awiei, na ekwan ben so na mmaborɔhunu ankasa tra hɔ daa daa?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“mmɔborɔhununu” — G1656 eleos — Mmɔborɔhununu, mmɔborɔhununu a eye adeye a ekyere wɔn a wɔrehu amane

Tete apam mu mmɔborɔhununu a eretwa akɔ apam foforo no kasa mu — mmɔborɔhununu a wɔhyee agyanom ho bɔ, na wɔdii ho dwuma wɔ Kristo mu

“se obi behu obi mmɔbɔ” — G1653 eleeo — se obi beye mmɔborɔhunufɔɔ, se ɔbeboa wɔn a wɔhununu amane

Nne a wɔteem wɔ kwan no ho — hu yen mmɔbɔ — na Awurade gyina bere biara

“mmɔborɔhununu” — G3628 oiktirmos — mmɔborɔhununu, ayamhyehyee, ahummɔbɔ a adɔɔso mmɔborɔhununu Agya no; Onyankopɔn mmɔborɔhununu nti, yede yen nipadua ma

“Ayamhyehyee” — G4698 splagchnon — mu ade nokware no — deɛ nkate a emu dɔ paa fi tee *Hebrew yafunu mu asemfua a wɔde baa Greek kasa mu: mmɔborɔhununu a wɔte no wɔ akoma mu tɔnn*

“Ne yam hyehyee no” — G4697 splagchnizomai — se obi yafunu mu ka no *Asempa nhoma ahennne efa nea Yesu tee wɔ ne mu ansa na wasa yare, atew mu, na watu mmirika akohyia ɔba amumɔyefo no ho.*

“mpata agua” — G2435 hilasterion — beae a wɔye mpata — Adaka no ti so sikakɔkɔɔ nkataso *Hebrews 9:5 fre no mercy seat; Romans 3:25 de EDIN NO ARA di dwuma fa Yesu ho — wɔde no too hɔ se mercy seat*

“mpata” — G2434 hilasmos — mpata no ankasa — mmɔborɔhununu bo a wɔatua no koraa *Yohane asem: ɔno ANKASA ye mpata a wɔde ma yen bɔne — na enye yen nko ara de*

HEBREW NSEMFUA

“mmɔborɔhununu” — H2617 chesed — Apam mu adɔe a ensesa, mmɔborɔhununu a etim pintinn *Nsemfua a fapem no hye ho — mpen aduonu asia, n'adɔeye wɔ hɔ daa*

“mmɔborɔhununu benben” — H7356 racham — mmɔborɔhununu; saa asemfua no ara na wɔtaa de kyere EYAM

ahummɔbɔ a efi baabi a emu dɔ dɔɔso paa — ɔdɔ a ete se ena dɔ a efi ɔkese mu ba ɔkumaa hɔ

“Hu mmɔbɔ” — H7355 racham — ye adɔe pa ara, ye mmɔborɔhunufɔ, na ye ahummɔbɔ *Ade a enena ba wɔ ne ba ho a ontumi nnyae, Onyankopɔn se ɔbeyɛ bio.*

“Hu mmɔbɔ” — H2603 chanan — se obi bekotow ne ho, se obi bebre ne ho ase aye ayamye akyere obi a ɔwɔ n'ase

Asɔfoɔ nhyira no mu asem — na Awurade twen, sedee ebeye a ɔbedom

“mpata agua” — H3727 kapporeth — adaka no titiriw duruma sikakɔkɔɔ; efi kaphar, a asekyere ne kata so, na eye mpata

Mmɔborɔhununu nye adwene bi — eye BAABI a Onyankopɔn kyekyeree, baabi a ohyiaa onipa wɔ mogya no atifi

“ɔfabɔ” — H5375 nasa — sɔ, sua, soa kɔ *Bɔnefakye yi obi apesee fi ne so; ɔpapo no soaa wɔn amumuye nyinaa kɔɔ.*

I. NWEA — ɔKWAN A WOBEFA SO AHU

(Meankasa nsusuwii — nantew biara fi ase fam. Abofra de ne nsa ne ne nkotodwe fi ase ansa na wanantew ne nan so, na obiara nye nea wɔwoo no a mmɔborɔhununu wɔ ne mu dedaw ne nea wanya mmɔborɔhununu dedaw. Eɛ se wohu mmɔborɔhununu kan; na saa nnansefo yi kyere faako a wobɛnya. Enye se obi foro kɔ Onyankopɔn nkyen na obenya — Onyankopɔn ankasa siane ba fam, ɔtwen nkakra nkakra da wɔ botae bi mu senea ɔbetumi de ama, na otu mmirika bere a onipa no da so wɔ akwirikyiri. Fi ase fam, fi ase nketewa, na su fre no.)

A. Mateo 9:27 Yesu firi deɛ ɔnyanee ababaawa no hɔ rekɔ no, anifirafɔɔ baanu bi dii n'akyi teateaam se, **“Dawid ba, hunu yen mmɔbɔ!” [G1653 eleeo ■]**

ANIFIRAFO BAANU DII NE AKYI, TEAAM SE → DAWID BA, HU YEN MMɔBɔ.

B. Mateo 15:22 Kanaanni baa bi a ɔte ɔman no mu ho de su baa Yesu nkyen bekaa se, “Awurade, Dawid Ba, hunu me mmɔbɔ! Honhommɔne hye me ba mu na se eka ne ho a, ema ne ho yera no.”

[G1653 eleeo ■]

ɔBEA A ɔFIRI KANAAN TEAM SE → HU ME MMɔBɔ, AWURADE, DAWID BA.

(Me nteeteemu ankasa — anifuraefo no antumi anhu no, na ɔbea no mpo nnye Israelni; nanso wɔn baanu nyinaa huu ɔpon koro no ara a abue. Wɔnam su a wosu fre mmɔborɔhunu so na wonya, na enye se obi wɔ ho kwan bi so.)

C. 2 Mose (Eksodɔs) 33:19 Awurade buaa se, “Mema mo ahunu m’adɔee na meɔ me din Awurade no akyere mo. Deɛ mepe se mehununu no mmɔbɔ no, mehununu no mmɔbɔ, na deɛ mepe se meye no adɔee nso, meye no adɔee. **[H7355 racham ■] [H2603 chanan ■]**

MEMA MO AHUNU M’ADɔEE NYINAA → DEɛ MEPE SE MEHUNU NO MMɔBɔ NO, MEHUNU NO MMɔBɔ, NA DEɛ MEPE SE MEYE NO ADɔEE NSO, MEYE NO ADɔEE.

D. Yesaia 30:18 Nanso, Awurade pe se ɔdom mo; ɔbema ne ho so akyere wo n’ahummɔborɔ. Efiri se Awurade ye ɔteneneeni Onyankopɔn. Nhyira ne wɔn a wɔtwen no nyinaa! **[H7355 racham ■] [H2603 chanan ■]**

AWURADE PE SE ɔDOM MO → NHYIRA NE WɔN A WɔTWEN NO NYINAA!

(Me ho adwene — Awurade twen no nye se Awurade resianka ne ho. ɔtwen no ɔpe so, senea ɔbetumi ahu mmɔbɔ. Ewiei no, nnipa baanu na wɔtwen: Onyankopɔn twen se ɔde mmɔborɔhunu bema, na onipa nso twen se ɔbegye. Se wunhuu bi da a, enkyere se wɔatwa wo asuo — na mmom wɔatwen wo.)

E. 4 Mose (Numeri) 6:24 “Awurade nhyira mo na ɔnhwe mo so. **[H2603 chanan ■]** (25) Awurade nte n’anim nkyere mo na ɔnnom mo. (26) Awurade mma n’ani so nhwe mo na ɔmma mo asomdwoee.’

AWURADE MMA N’ANIM NHYEREN NGU WO SO, NA ɔNNYE WO NHYIRA → ɔMMA WO ASOMDWOEE.

F. Nnwom 145:9 Awurade ye ma obiara; na ɔwɔ ahummɔborɔ ma n’abɔdee nyinaa. **[H7356 racham ■]**

AWURADE YE MA OBIARA → NA ɔWɔ AHUMMɔBORɔ MA N’ABɔDEE NYINAA.

G. Yesaia 49:15 “ɔbaa were betumi afiri ne ba a ɔtua nufɔɔ ano a ɔrennya ayamhyehyee mma ɔba a waturu no anaa? Ebia ne were befiri, na me were remfiri wo! **[H7355 racham ■]**

ɔBEA BETUMI AWERE NE BA A ɔRETURI NO? → WɔN WERE BETUMI AFI = NANSO MENNI Wɔ FI WO.

(Me nsusuwii ankasa — “hu mmɔbɔ” wɔ ha ye racham (H7355, hu mmɔbɔ), a eben rechem, a eye awotwaa. Onyankopɔn de n’ahummɔbɔ si nnipa dɔ a emu dɔ paa a ewɔ ho no nkyen — ena ne ɔba a ɔwɔ n’awotwaa mu no — na ɔka se n’ahummɔbɔ mu dɔ sen saa mpo. ɔbarima a ɔntumi nnye nni se ahummɔbɔ rehwehwe no bio no, eho hia se ɔde ne adwenem susuw ade baako yi ho keke: ɔdɔ a entumi mma wɔn were mfi.)

H. Yeremia 31:20 Efraim nye me babarima dɔfɔɔ anaa? Efraim nye ɔba a ɔsɔ m’ani anaa? ɔwom se metaa kasa tia no deɛ, nanso meda so kae no. Enti m’akoma pere hwehwe no; mewɔ ayamhyehyee ma no,” sei na Awurade seɛ. **[H7355 racham ■]**

ENTI M’AKOMA PERE HWEHWE NO → MEWɔ AYAMHYEHYEE MA NO,” SEI NA AWURADE SEɛ.

I. 1 Ahemfo 3:26 Na ɔbaa a nokorem, ɔye abɔfra a ɔte ase no maame a ɔpe ne ba yi asem yie no teateeam se, “Ao! Dabi me wura! Fa abɔfra no ma no. Mesre wo nku no!” Nanso, ɔbaa baako no kaa se, “Eye, ebeɔ yen baanu nyinaa. Kye ne mu ma yen!” **[H7356 racham ■]**

N’AYAM HUAM Wɔ NE BA NO HO → FA ABOFRA NKWA NO MA NO, NA MMMKUM NO KORA.

J. Luka 15:20 ɔsiim se ɔresane aba n’agya nkyen. “ɔnam ekwan so akyirikyiri reba no, n’agya no hunuu no, enti ɔde ayamhyehyee yee ntem kɔhyiaa no, bam no, yee no atuu. **[G4697 splagchnizomai ■]**

ɔDA SO Wɔ AKYIRIKYIRI → N’AGYA HUU NO, NE YAM HYEYEE NO, NA OTUU MMIRIKA.

(Me nsusuwii ankasa — ha na tetew-tetew twam na ohunu fi ase. ɔbabarima no da so ara wɔ akyirikyiri — na ɔreba so ara, ɔnhoro ne ho e, na ɔyi mansotam nka wɔ so — na agya no huu no kan na otuu mmirika kɔhyiaa no. Enhia se wodu ho ansa na wɔahu wo. Mmɔborɔhunu tu mmirika behyia wo bere a wowɔ ɔkwan so ara.)

II. NANTEW — DEDE WO NE HO YE Wɔ HO A, ɛDEEN NA WOBɛYE Wɔ HO

(Me nsusuwii — abofra no agyina ho afei; wɔahu mmɔborɔhunu, na ese se wɔkora so na wɔtena mu, da biara da. Hye no nsow se mmɔborɔhunu a Onyankopɔn kora ma yen no ye apam mu mmɔborɔhunu — nea wɔaka ntam ho, na etim, na

wārenyi nkye da — na mm̃bor̃chunu a ɔhwehwe se yenantew mu no nso ye saa ara: enye nkate a yete no penkoro, na mmom ayamye a yekɔ so de ma daa.)

A. 5 Mose (Deuteronomium) 7:9 Monhunu se Awurade mo Onyankopɔn ye Onyankopɔn; ɔye nokore Onyankopɔn a ɔdi ne dɔ apam so kɔsi awɔɔ ntoatoasoɔ apem a wɔdɔ no na wɔdi n'ahyedeɛ so.

[H2617 chesed ■]

ONYANKOPɔN NOKORE NO → ɔDI NE Dɔ APAM SO KɔSI AWɔɔ NTOATOASOɔ APEM.

B. 1 Ahemfo 8:23 ɔbɔɔ mpaeɛ se, “Ao, Awurade, Israel Onyankopɔn, Onyame biara nni hɔ a ɔte se wo wɔ ɔsoro anaa asase so. Wodi wo bɔhye so, na woda wo dɔ a enni awieɛɛ adi kyere wɔn a wɔtie wo, na wɔpe se wɔye w'apedee nso. [H2617 chesed ■]

ONYANKOPɔN BI TE SE WO NNI Hɔ → WO NA WODI WO APAM SO KEKA MU AHUMOBɔ MA W'ASOMFOɔ.

C. Nnwom 89:28 Mema m'adɔee a mewɔ ma no no atena hɔ daa, na apam a me ne no aye nso betena hɔ daa. [H2617 chesed ■]

M'ADɔM MENA Hɔ MMERE NYINAA → ME APAM BETUMI GYINA PINPINN.

D. Nnwom 89:33 Nanso, merennyae m'adɔee a meye ma noɔ no na mɛkɔ so adi no nokore.

[H2617 chesed ■] (34) Meremmu m'apam no so na merensesa dee mede m'ano aka no.

ME ADOɛ RENYIYA MFIRIM → MENNBURU M'APAM SO.

E. Yesaia 54:10 Se mmepɔ woso, na nkokoɔ tutu a, me dɔ a ensa da a mewɔ ma wo no renhinhim na m'asomdwoee apam no rentwam,” sei na Awurade a ɔwɔ ahummɔborɔ ma mo no see.

[H7355 racham ■] [H2617 chesed ■]

MMEPɔ BɛWOSO → ME Dɔ A ENSA DA A MEWɔ MA WO NO RENHINHIM, SEI NA AWURADE A ɔWɔ AHUMMɔBORɔ MA MO NO SEE.

(Me nsusuwii ankasa — obarima a wɔaka ne ho ahummɔbɔ no, wɔabisa no se ɔnnantew fam a enhinhim. Mmepɔw betu akɔ; ne adɔeye nsesa. Eno ne fapem a onipa gyina so bere a ɔresua senea obenantew ahummɔbɔ mu da biara da.)

F. Nnwom 85:10 ɔdɔ ne nokoredie behyia, na teneneɛ ne asomdwoee befe wɔn ho wɔn ho ano.

[H2617 chesed ■]

ɔDɔ NE NOKOREDIE BEHYIA → NA TENENEE NE ASOMDWOEE BEFE WɔN HO WɔN HO ANO.

G. Nnwom 25:10 Awurade akwan nyinaa ye ɔdɔ ne nokoredie ma wɔn a wɔdi n'apam mu ahyedeɛ soɔ.

[H2617 chesed ■]

AWURADE AKWAN NYINAA = MMɔBɔCHUNU NE NOKWARE MA WɔN A WYHWE N'APAM SO.

H. Nnwom 103:13 Sedee agya yam hyehye no ne mma ho no, saa ara na Awurade yam hyehye no ma wɔn a wɔsuro no

SEDEE AGYA YAM HYEHYE NO NE MMA HO NO → SAA ARA NA AWURADE YAM HYEHYE NO MA WɔN A WɔSURO NO.

I. Luka 6:36 Monye mm̃bor̃chunufɔɔ sedee mo Agya a ɔwɔ ɔsoro no ye mm̃bor̃chunufɔɔ no.

[G3629 oiktirmon ■]

MOMMOM MMOBOM → SEDE MO AGYA NO NSO YE MMOBOMMOBRɔNI NO.

(Me adwene ankasa — eyi ne mm̃bor̃chunu mu nantew nyinaa a wɔaka wɔ ɔfɛ biako mu. Wonnye w'ankasa wo mm̃bor̃chunu; wonantew wɔ nhweso a wɔde akyere wo dedaw no mu. Senea wo Agya ye mm̃bor̃chunufɔ no, saa ara na ese se wo nso woye.)

J. Kolosefɔɔ 3:12 Moye Onyankopɔn nkurɔfɔɔ. ɔpe mo asem enti na ɔyii mo se ne dee, enti monye timmɔborɔ, ayamye, mommre mo ho ase, monnwo na monye abodwokyerɛ. [G3628 oiktirmos ■]

[G4698 splagchnon ■]

MOYE ONYANKOPɔN NKURɔFOɔ → ENTI MONYE TIMMɔBORɔ, AYAMYɛ, MOMMRE MO HO ASE, MONNWO NA MONYE ABODWOKYERɛ.

K. Filipifɔɔ 2:1 Mo nkwa a mowɔ wɔ Kristo mu no hye mo den anaa? Ne dɔ kyekyerɛ mo were anaa? Mo ne Honhom no wɔ ayɔnkofa bi anaa? Mowɔ ayamye ne ayamhyehyee ma mo ho mo ho anaa?

[G3628 oiktirmos ■] [G4698 splagchnon ■]

AWEREKYEKYE Wɔ KRISTO MU → ɔDɔ MU AWEREKYEKYE → HONHOM MU AYɛFOMMU → AYAM NE MMɔBɔCHUNU.

L. 1 Yohane 3:17 Se obi ye ɔdefoɔ na ɔhununu se biribi ho hia ne nua na wanahunu no mmɔɔ a, ebeye den na watumi aka se ɔɔ Onyankopɔn wɔ n'akoma mu? **[G4698 splagchnon ■]**

SE WANHUNU NO MMɔɔ A → EBeye DEN NA WATUMI AKA SE ɔɔ ONYANKOPɔN Wɔ N'AKOMA MU?

(Me ho adwene ankasa — mmɔborɔhununu mu nantew nye atenka bi a wɔkora no few wɔ mu keke; eye ɔpon a wobue ma onua a ohia wɔ ho. Se wɔto saa ɔpon no mu a, na ekyere se wobisa faako a Onyankopɔn ɔ akɔ. Eha ara na wɔɔ nantew no hwe, wɔ nna a edi kan mu, wɔ obi a ɔwɔ w'anim mpremren no ho.)

III. MMIRIKA TUTUW — MFA SE ɔSAKYIMAN A ɔWɔ ONYANKOPɔN ASRAFO MU

(M'ankasa m'adwene — afei nantew no beye mmirika, na wɔde ahummɔɔ di dwuma wɔ nhyeso ase. ɔsraani biara nko ne ho nti nni ɔko; ɔko ma wɔn a wɔka ne ho, na ɔko a ɔreko no nye n'ankasa ahɔɔden mu na ɔbeka nkonim — Awurade de. Saa ara na ahummɔɔ a wɔde ye ade wɔ amanehununu ase te: enye yen ankasa ahɔɔden mu na wɔde ma, na enye ntokoto so na wɔde ma.)

A. Romafoɔ 12:1 Eno enti, anuanom, esiane Onyankopɔn ahummɔborɔ enti, mehye mo se momfa mo onipadua mmɔ afɔdee a eye kronkron na esɔ Onyankopɔn ani. Yei ne nokwasem a ese se mosɔ mu.

[G3628 oiktirmos ■]

NAM ONYANKOPɔN MMɔBORɔHUNU NO → FA WO NIPADUA MA SE AFɔREBɔDEE A ETE ASE.

B. Romafoɔ 6:13 Saa ara nso, ense se mogyaa mo honam akwaa biara ma bɔne se nneema a wɔde di amumuyesem. Na mmom, momfa mo ho mma Onyankopɔn se nnipa a wɔanyane mo afiri owuo mu aba nkwa mu. Momfa mo ho nyinaa mma no, na ɔmfa mo nye tenenee nnwuma. **[G3936 paristemi ■]**

FA WO HO MA ONYANKOPɔN → FA W'AKWAA SEDE TENENEE NNWUMA-YEDE MA ONYANKOPɔN.

(Me nsusuwii ankasa — ɔsraani de ne nipadua hye ne nhyehyee ase; obi a wanya ahummɔɔ nso de ne nipadua hye ase se ahummɔɔ ho adeyede. Nea kan no wɔde yee bɔne no, Onyankopɔn mmɔborɔhununu nti, wɔde no rema mpremren de ama Onyankopɔn dwumadi mmom.)

C. 1 Samuel 17:47 Na obiara behunu se, Onyankopɔn mfa akodeɛ na egye ne nkurɔfoɔ. Eye ne ko, na enye yen ko. Awurade de wo bema yen!”

OKO NO YE AWURADE DEDE → NA ɔDE MO BEHYE YEN NSA.

D. Nehemia 4:14 Afei, mehwɛɛ sedee nneema tee no, mefreɛ ntuanofɔɔ no ne ɔmanfoɔ no ka kyereɛ wɔn se, “Monnsuro atamfoɔ no! Monkae Awurade a ɔye ɔkeseɛ ne onimuonyamfoɔ no na monko mma mo nnamfonom, mo mmusua ne mo afie.”

KAE AWURADE, A ɔɔ NA ɔYE HU → KO MA WO NUANOM.

(Me nsusuwii ankasa — ɔsraani no ko a ɔkoo wɔ Nehemia mu no, na ɔreko ama nuanom, mmabarima, mmabea, yerenom, ne afie — na eye ama nnipa, enye asase. Mmɔborɔhununu a wɔde ma te se ɔsraani ko no, wɔko ma nnipa nso: onua a ohia mmoa, ɔtamfo a osu fre, ne ɔɔho a onni hokwan biara wɔ wo so.)

E. Mateo 14:14 Yesu firii kodoɔ no mu baa dee nnipa no wɔ ho no. ɔhunuu nnipadɔm no, ne yam hyehyee no maa wɔn. Yei ma ɔsaa ayarefoɔ a ɔwɔ wɔn mu no yadeɛ. **[G4697 splagchnizomai ■]**

YESU HUU NKURɔFOɔKUW KESE BI → NE YAM HYEHYEE NO → ɔSAA WɔN AYARE.

F. Marko 1:41 Yesu hunuu ɔkwatani no mmɔɔ, enti ɔde ne nsa kaa no kaa se, “Mepɛ! Wo ho mfi!”

[G4697 splagchnizomai ■]

NE YAM HYEHYEE NO → ɔTEEE NE NSA KAA NO → MEPE; WO HO NTEW.

G. Luka 7:13 Na Awurade hunuu no no, n'asem yee no mmɔɔ, na ɔka kyereɛ no se, “Gyae su!”

[G4697 splagchnizomai ■]

AWURADE HUU NO → NE YAM YEE MMOBɔ MA NO → SU!!

(Me ankasa nsusuwii — ayaresa abiesa yi mu biara ammo Yesu ka kwa. ɔde ne nsa kaa ɔbarima bi a obiara ampe se ɔde ne nsa ka no, enna ogyinaa ayeyi ase kwan mu, kasa kyereɛ okunafo bi a obiara ammoa no. Se obi bema mmɔborɔhununu adi ne so se ɔsraani no, ekyere se ɔbekɔ nnipa a ebeye mmerew se obesen wɔn ho no nkyen.)

H. Yakobo 5:11 Yede anidie ma wɔn, efiri se, wɔnyaa boasetɔ. Moate Hiob boasetɔ no na monim dee Awurade de dom no awieɛ ne efiri se, Awurade ye ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ. **[G3629 oiktirmon ■]**

[G4184 polusplagchnos ■]

MO AHU AWURADE AWIEIE → AWURADE YE MMḐBḐHUNUFOḐ, NE NE YAM YE MMOBROWA.

BAAKO NKO — NNIETI ABIEN YE SEN BAAKO

ḐsenkafoḐ 4:9 Baanu ye sene ḐbaakofḐ, efiri se wḥnya wḥn adwumaye so mfasḐ a esḐ ani: (10) Se Ḑbaako hwe ase a ne yḥnko betumi aboa no. Nanso onipa a ḥhwe ase a ḥnni ḐboafoḐ no ye mmḐḐ. (11) Bio, se baanu da bḐ mu a, wḥka wḥn ho hye. Na ebeye den na ḐkḥntenkorḐ aka ne ho hye? (12) ḐbaakofḐ dee, wḐbetumi aka no ahye nanso baanu tumi pere wḥn ti. Homa a wḥawḐ no mmesa no, wḥntumi ntete mu ntem.

BAAKO YE SEN BIARA → SE WḐHWE ASE A, ḐBAAKO BEPAGYAW NE YḐNKO. BAANU YE SEN BAAKO → SE WḐHWE ASE A, ḐBAAKO BEPAGYA NE YḐNKO.

GalatifoḐ 6:2 Monsoa mo ho mo ho nnesoa. Se moye saa a, modi Kristo mmara no so.

MONSOA MO HO MO HO NNESOA → SE MOYE SAA A, MODI KRISTO MMARA NO SO.

Yakobo 5:16 Enti afei, monkeka mo bḥne nkyere mo ho mo ho, na mommḐḐ mpaee mma mo ho mo ho sedee ebeye a, wḐbesa mo yadee. Onipa tenenee mpaeeḐ tumi ye nneema bebre.

MMONE MMU MMONE MMONE MU, NA MOMMḐ MPAE MMA MMONE MMONE → SEDE EBeye A MOBEYARE AYARESA.

1 TesalonikafoḐ 5:11 Esiane saa enti, monhye mo ho nkuran na mommoaboa mo ho mo ho sedee mogu so reye yi.

MOMOA MO HO MO HO, NA MONKYEKYE MO HO MO HO.

(M'ankasa m'adwene — ḥsraani nsom nkotoo, na ahummḐḐ nso enye adee a wḥsoa no wḐ Ḑbaako pe so. Se obi soa ne yḥnko adesoa DE ye ḥkwan a wḥfa so da ahummḐḐ adi — eye ahummḐḐ a mmati wḐ ase. [NKYEREASE AHODOḐ A WḐABḐ MU — ANKONAM NKYEREASE BAAKO NKA YEI] — Kyerewsem no nka asemfua "ahummḐḐ" wḐ saa nkyerease yi mu biara mu, nanso ḥkwan a eḐa adi no da ḥḐ pefee: baanu ye sen Ḑbaako, wḥye adesoa se wḥnkye mu, na mpaeeḐ a wḐḐ ma wḥn ho wḥn ho sa yadee.)

IV. BAWKUTUW—MMḐBḐRHUNU WḐ ḐḐ DAA

(M'ankasa m'adwene — mmirikatu biara wḐ awiei, na saa mmirikatu yi awiei nye ḥfasu; eye mmḐborḥunu a ekḐ so wḐ mmirikatu no akyi. Dwom no a wḐabḐ mmḐborḥunu Ḑin mprenu ne asia no rebḐ mmḐborḥunu bi a da bi ebese da; mmḐborḥunu no ankasa ne ade a etena ḥḐ daa, awo ntoatoaso so.)

A. Nnwom 100:5 Awurade ye; na n'adḥee wḐ ḥḐ daa; ne nokoredie kḐduru awoḐ ntoatoasoḐ nyinaa so.

[H2617 chesed ■]

AWURADE YE → NA N'ADḐEE WḐ ḐḐ DAA + NE NOKOREDIE KḐDURU AWOḐ NTOATOASOḐ NYINAA SO.

B. Nnwom 89:1 Meto Awurade adḥee ho dwom daa daa; mede m'ano beḐa wo nokoredie adi awoḐ ntoatoasoḐ nyinaa mu. **[H2617 chesed ■]**

METO AWURADE ADḐEE HO DWOM DAA DAA.

C. Luka 1:50 n'ahummḐborḐ firi awoḐ ntoatoasoḐ kḥsi awoḐ ntoatoasoḐ ma wḥn a wḥsuro no na wḐḐi no ni no nyinaa. **[G1656 eleos ■]**

N'ADḐM WḐ WḐN A WḐSURO NO SO → FIRI AWO NTOATOASO KOSI AWO NTOATOASO.

D. Luka 1:54 Waboa n'akoa Israel na ne were amfiri ne mmḐborḥunu ne ne bḐ **[G1656 eleos ■]** (55) a ḥhyee yen agya Abraham ne n'asefoḐ no da.”

WABOA NE SOMFOḐ ISRAEL, ADE NE MMḐREE SO → SEDEE ḐKAA AKYERE ABRAHAM, NE N'ASE DAA.

(M'ankasa m'adwene — fa saa dwom no to Luka ho, na tie nne baako a efa nhoma no nyinaa mu. N'adḥeye wḐ ḥḐ daa (Nnwom 100:5); n'adḥeye wḐ wḥn a wḥsuro no so fi awo ntoatoaso kḥsi awo ntoatoaso (Luka 1:50). Akyiri baabi a wḥreduru no nkyere se adḥeye no aba awiei — ekyere nkutoo senea adḥeye no de onipa akḐ akyiri dedaw, ne senea ebeko so de no akḐ akyiri bio.)

E. HebrifoḐ 4:16 Momma yensi yen bo na yemmra Onyankopḥn ahennwa a adom wḐ mu no anim, na eno na ebema yeanya ahummḐborḐ ne adom a ebēboa yen ebere a ese mu. **[G1656 eleos ■]**

FA AKOKODURU BEN ADOM AHENGUA NO → NYA MMḐBḐHUNU, NA NSA KA ADOM A EBOA WḐ AHOHIA MMERE MU.

F. 1 Yohane 2:2 Na Kristo no ankasa ne yen bḥne ho mpata na enye yen bḥne nko, na nnipa nyinaa bḥne. **[G2434 hilasmos ■]**

ƆNO NE MPATA MA YEN ƆONE → NA EMA WIASE NYINAA ƆONE NSO.

G. 1 Yohane 4:10 Yei ne ɔɔɔ. Enkyere se yɛɔɔ Onyankopɔn, na mmom, ɔno na ɔɔɔ yen enti ɔsoma ne Ba se yemfa ne so nya yen ɔone ho mpata. **[G2434 hilasmos ■]**

YEI NE ƆƆƆ → ƆNO NA ƆƆƆ YEN ENTI ƆSOMAA NE BA SE YEMFA NE SO NYA YEN ƆONE HO MPATA.

H. Luka 1:78 na yeinom nyinaa beba mu efiri se, Onyankopɔn mmɔborɔhunu a eɔɔso no **[G1656 eleos ■]** **[G4698 splagchnon ■]** (79) na ebema hann a efiri ɔsoro abɛpue yen so ahyeren wɔn a wɔte sum ne owuo sum mu no so, na akyere yen ekwan akɔ asomdwoee mu.”

ESIANE YEN NYANKOPɔN NE MMɔBORɔHUNU HYEHYEE NTI → ANɔPA HANN NO AFIRI SORONKO ABESRA YEN.

I. Nnwom 32:1 Nhyira ne wɔn a wɔde wɔn amumuye akye wɔn, na wɔakata wɔn ɔone so.

[H3680 kakah ■] [H5375 nasa ■]

NHYIRA NE WɔN A WɔDE WɔN AMUMUYE AKYE WɔN, NA WɔAKATA WɔN ƆONE SO.

J. Filipifoɔ 2:5 Momma mo abrabɔ nyinaa nye se Yesu Kristo dee no bi. (6) Ɔno na ɔwɔ Onyankopɔn tebea mu dee, nanso wanhye ne ho se ɔne Onyankopɔn beye pe. (7) Ɔdanee ne tumi keseɛ ne n'animuonyam too nkyen. Mmom, ɔfirii ne pe mu faa akɔa tebea de too ne ho so, baee se onipa beyee n'adeɛ se onipa. (8) Ɔbreɛ ne ho ase, yee ɔsetie, de kɔduruu owuo mu, asennua ho owuo mu mpo.

MMA ADWENE YI NTRA WO MU, ENO ARA A EWɔ KRISTO YESU MU NSO → ƆBREE NE HO ASE, NA ƆYEE OSETIE KɔSI OWUO MU.

(Me nsusuwii ankasa — mmɔborɔhunu a wɔye ma obi no nye kwa mma nea ɔye no. Egyee Agya no ne Ba no, na egyee Ɔba no n'ankasa nkwa, a wohwiee gui wɔ mmeamudua so. Wɔduu adesua yi awiei bɔ so, efise ɔno na edii kan tuu mmirika no, na mmɔborɔhunu a wɔabisa yen se yensoa no ye se ne mmeamudua ansa na eye se ahenkyew.)

ANOM ABIEN

2 Samuel 22:26 “Woda wo ho adi se ɔnokwafoɔ kyere wɔn a wɔdi nokore, wɔn a wɔdi mu nso wo kyere wɔn se wodi mu. **[H2616 chasad ■] [H2623 chasid ■]**

WO NE MMOBORɔHUNUFOɔ NO WOBEDA WAHO ADI SE MMOBORɔHUNUFOɔ — WɔTOO SAA DWOM YI DA A AWURADE GYEE NO NKWA NO (2 Samuel 22:1).

Nnwom 18:25 Woda wo ho adi se ɔnokwafoɔ kyere wɔn a wɔdi nokore, wɔn a wɔdi mu nso wo kyere wɔn se wodi mu. **[H2616 chasad ■] [H2623 chasid ■]**

WO NE OBI A ƆWɔ MMɔBORɔHUNU NO, WOBEDA WO HO ADI SE WOWɔ MMɔBORɔHUNU — WɔTON NO BIO, DE MA ƆKYEREKYEREFOɔ PANIN (Nnwom 18, asentitiriw).

2 Korintofoɔ 13:1 Nsra a etɔ so mmiensa a merebesra mo ni. Atweresem no ka se, “Adansee a nnipa baanu anaa baasa bedi no na ese se wɔfa.” **[G3144 martus ■]**

ADANSEFO BAANU ANAA BAASA ANOM → NA ASEM BIARA BETIM.

(M'ankasa m'adwene — dwom korɔ no ara, wɔto no mprenu: bere a wɔgyee no fii amanehunu mu da no baako, na wɔsan to bio ma ɔsankubɔfoɔ panin no baako: onipa a ɔye mmɔborɔhunufɔɔ no, Onyankopɔn ye mmɔborɔhunu kyere no bi. Onipa a watu mmirika yi no hu se Onyankopɔn de mmɔborɔhunu bua mmɔborɔhunu — enye se wɔfata mmɔborɔhunu nti, na mmom efiri se eye nhweso a wɔtwe mmɔborɔhunufɔɔ kɔ mu.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Dwene sunsuma bi a eda fam ho. Wubetumi ahu ne bɔbea, nanso ne bɔbea nkutoo renkyere wo nea erema saa sunsuma no ada ho — ebetumi aye biribi, anaase ebetumi aye biribi foforo a ne kese te se nea edi kan no, na se nea wode w'ani hwe ara ne sunsuma no a, dee wobetumi aye ara ne se wobebu

akwatiaa. Sunsuma no kɔ so ye ahintasem kosi se nokware hann no bekyere wo ade no ankasa. Eno akyi no, wosan hwe sunsuma no na wohu se na eye saa ade no bohea nkutoo.

Eno ne senea Apam Dedaw mu mfonɔ no ye. Eye sunsuma ankasa, a nipadua ankasa bi na ebɔɔ ne suban — "nneema a ereba no sunsuma; nanso chonam no ye Kristo dea" (Kolosefo 2:17). Nanso sunsuma "nye ade no ankasa mfonɔ" (Hebrifo 10:1), enti obiara antumi amfa sunsuma no nko ara anhu nokware no nyinaa. Bere a Kristo bae no, hann no daa chonam no adi — na seesei yehwe sunsuma no wɔ akyi na yehu nea ne suban a ekuraa mu fi mfitiase.

Shadow 2 Mose (Eksodɔs) 25:17 “Momfa sikakɔkɔɔ nye adaka no mmuasɔɔ a wɔfre no Mpata Dwa. Ne ntentenemu ye anammɔn mmiensa ne fa, enna ne tetrete nso ye anammɔn mmienu ne fa. Eha ne beaee a mobenya mo bɔne so ahummɔborɔ. [H3727 kapporeth ■] (18) Momfa sikakɔkɔɔ a wɔaboro nye Kerubim mmienu. Momfa ɔbaako nsi adaka no nkatasɔɔ atifi na momfa ɔbaako nsi anafoɔ. (19) Fa Kerubim no tetare adaka no ti ne n’anafoɔ na ene adaka no nkatasɔɔ no nye mua. (20) Kerubim a wɔye abɔfoɔ no beɔi nhweanimu a wɔasisi wɔn ti ase rehwe mpatadwa no na wɔatretre wɔn ntaban mu akata so. (21) Momfa ebɔɔ twerepono a mede bema mo no nto adaka no mu, na momfa ne ti no nkata so. (22) Na mehyia mo wɔ hɔ na makasa afiri mpata beaee wɔ soro hɔ afa abɔfoɔ no ntam. Na adaka no mu na wɔbekora m’apam no ho mmara. Eho na meda me mmaransem a mode bema Israelfoɔ no adi akyere mo.

WOBEFA SIKA KOKOO A ANO YE FE AYE MMORASOBIRE AGUA → EHɔ NA MEBEHYIA WO, NA MEBEKASA AKYERE WO.

Shadow 3 Mose (Lewitikɔs) 16:14 Na ɔde nantwinini ba no mogya no bi beba na ɔde ne nsateaa baako abɔ mu apete mpata beaee hɔ apueee fam na wapete no mprensɔn wɔ animu. [H3727 kapporeth ■] **MOGYA A WɔAPETE Wɔ MPATA BEAE Hɔ, NE Wɔ N’ANIMU, MPRENSON.**

Shadow 3 Mose (Lewitikɔs) 16:22 Enti abirekyie no besoa nnipa no bɔne nyinaa de akɔ asase a obi nte so no so na onii no agyaa no wɔ esere so hɔ. [H5375 nasa ■]

ŌPONKY NO BESOA WɔN MFOMSO NYINAA → AKɔ ASASE A ɔNTUMI NTENA SO SO.

Shadow Hebrifoɔ 9:5 Adaka no so hɔ nso na animuonyam Kerubim a wɔatre wɔn ntaban mu akata Adaka no nkatasɔɔ no so si. Nanso, yerentumi nka nneema yi ho asem nkɔ akyiri seesei.

[G2435 hilasterion ■]

ANIMUON HO KERUBIM YEN AHUMOBɔ AGUA NO SO.

Fulfillment Romafoɔ 3:24 nanso ɔnam Kristo adom nkwayee no so abu wɔn nyinaa bem kwa.

[G2435 hilasterion ■] (25) Onyankopɔn somaa Kristo se ɔmfa ne ho mmɛbɔ afɔdee mma yen. Kristo de ne mogya maaee, sɛdee ebeye a, gyidie a yɛbenya wɔ ne mu enti wɔbegye yen. Saa afɔdee yi ma yehunu se, mmere a atwa mu no, Onyankopɔn nam boasetɔ ne adom so de bɔne kyee.

ONYANKOPɔN DE KRISTO YESU ADI KAN SE ɔMPATADEE Wɔ GYIDIE A ɔWɔ NE MOGYA MU NO MU.

Fulfillment Hebrifoɔ 9:11 Nanso, Kristo aba dada se ɔsɔfopanin ama nneema pa a yewɔ dada yi. Ntomadan a ɔsom wɔ mu no so na edi mu kyen dada no. Ennye nnipa na wɔyee. Afei nso, emmfiri adebɔ yi mu. (12) Eberɛ a Kristo kɔɔ ntomadan no mu a ɔkɔɔ Kronkronbea hɔ penkorɔ no, wamfa mmirekyie ne anantwie mogya na ekɔbɔɔ afɔdee. Mmom, ɔno ara de ne mogya na ebɔɔ afɔdee de gyee nkwa a enni awiee maa yen.

ŌNAM NE MOGYA ANKASA SO KɔHYENEE MU PRENSA BAKO → NA WANYA DAADAA GYE A EBETRA Hɔ DAA MA YEN.

Fulfillment Hosea 2:23 Mede Israel beɔdua asase no so ama me ho; meda me dɔ adi akyere dee mekaa se ‘wonnye me dɔfo’ no. Meka akyere wɔn a mesee wɔn se ‘monnye me nkurɔfo’ se ‘moye me nkurɔfo’, na wɔn nso aka se, ‘Wone me Onyankopɔn.’” **[G1653 eleee ■] [H7355 racham ■]**

ɔMANFOɔ NA WɔNYE → SEISI WɔYE ONYANKOPɔN MANFOɔ; WɔANNYA MMɔBɔHUNU → SEISI WɔANYA MMɔBɔHUNU.

(Me nsusuwii ankasa — mpata agua no ye beae bi; mpata a eye mmoborɔhunu no ye Onipa. Abirekyi no soaa bɔne kɔɔ atenae no akyi; Kristo soaa no wɔ asennua no so, wɔ kurow no akyi. Romafo 3:25 de mpata agua no ankasa Hela asemfua

no si Yesu ankasa so. Sunsuma no ye nokware wo ne fam so — nanso hann no aba abekyere nipadua no, na na eye ne sisen no fi mfitiase.)

SEDE

Yuda 1:21 na montena Onyankopɔn dɔ mu eberɛ a moretwen yen Awurade Yesu Kristo wo n'ahummɔboro mu ama wama mo nkwa a enni awieeɛ no. **[G1656 eleos ■]**

HWEHWɛ YɛN AWURADE YESU KRISTO MMɔBORɔHUNU → KɔSI DAAPA NKWAGYE MU.

Kwadwom 3:22 Awurade dɔ keseɛ enti yennsɛɛ. N'ayamhyehyee nni hwammɔ. **[H7356 racham ■]**
[H2617 chesed ■] (23) Eyɛ foforo anɔpa biara; wo nokoredie ye keseɛ.

YENSEE, EFISE N'AYAMHYEHYEE NNI AWIEI → EYE FOFORO ANɔPA BIARA + WO NOKOREDIE YE KESE.

(M'adwene ankasa — boaboa nantew nyinaa ano ma enye nkyekyemu baako. Wɔhu mmɔborɔhunu wo ase, efiri se wusu fre bere a woda so wo akyirikyiri, efise Onyankopɔn twen ne botae mu se ɔbeyɛ adɔeyɛ. Wɔnantew mmɔborɔhunu mu da biara da, wɔkora so te se apam a mmepɔw rentumi nka. Wɔde mmɔborɔhunu ma senea ɔsraani ahoɔden, wɔko ma onua a ohia wo ne ho, na ebɔ nea ɔde ma no ka, senea ebɔ Agya no ka wo ne Ba no ho no. Na mmɔborɔhunu nnyae wo mmaraso no ho — ewɔ hɔ daa daa, efoforo anɔpa biara, wɔda so hwehwe, kosi daa nkwa mu. ɔkyeree wo se su fre; otuu mmirika behyiaa wo wo ɔkwan no so; ɔde wo betwa mmaraso no, na n'ayamhyehye no rennwɔw wo koraa wo ɔkwan no so.)

NSɔHWE NSEMMISA

1. Luka 15:20 — ɔnam ɛkwan so akyirikyiri reba no, n'agya no hunuu no, enti:

- a) ɔmaa wɔkɔfrɛɛ ɔba panyin no
- b) yamhyehyee, na ɔtuu mmirika
- c) pirim ne koma

2. Yesaia 30:18 — Na eno nti Awurade betwen, sɛdeɛ ɔbetumi:

- Awurade pe se ɔdom mo
- b) wo abosonsomfoɔ mu wɔbɛpagya no soro
- c) were fi apam no

3. Deuteronomiu 7:9 — Onyankopɔn nokwafoɔ no, a ɔdi ne dɔ apam so kɔsi:

- a) awɔɔ ntoatoasoɔ apem
- b) wɔn mma mma
- c) wɔn a wɔfre no nyinaa

4. Luka 6:36 — Monye mmɔborɔhunufɔɔ sɛdeɛ:

- a) wɔn a wɔye mmɔborɔhunufɔɔ no na wɔbenya ahummmɔboro
- b) mo Agya no nso ye mmɔborɔhunufɔɔ
- c) wɔakyerew wo mmara mu

5. Romiafo 12:1 — Eno enti, anuanom, ɛsiane Onyankopɔn ahummmɔboro enti, mehyɛ mo se momfa mo onipadua:

- a) mmɔborɔhunu afɔrebɔ a ɛfata
- afɔdeɛ a ete ase, eyɛ kronkron na ɛsɔ Onyankopɔn ani
- c) afɔre a wɔde ogya bɔ

6. Romawifo 3:25 — Onyankopɔn somaa no se ɔmfa ne ho mmɛbɔ afɔdeɛ mma yen, sɛdeɛ ɛbeyɛ a, gyidie a yeɛbenya wo ne mu enti:

- a) tenenee
- b) adom
- mogya

7. Dwom 100:5 — Awurade ye; na n'adɔɛ wo hɔ daa; ne nokoredie kɔduru:

- a) awɔɔ ntoatoasoɔ nyinaa so

- b) efi daapem kosi daapem
- c) daa daa wɔ Sion mu

NSANO NNYOMA: 1-b, 2-a, 3-a, 4-b, 5-b, 6-c, 7-a

ÐEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOÐ SO KÖ

SENEA SUNSUMA NO DE HANN BA: MMORADAN A WOPETEE MOGYA GUGUU SO PENKORO AFE BIARA (3 MOSE 16:14) YE BEAEE BI; ROMAFOÐ 3:25 DE SAA ASEMFUA KORÐ NO SI ONIPA BI SO. BEAEE A ONYANKOPON HYIAA ÐSÐFOÐ BAAKO, EDA BAAKO PE AFE BIARA WÐ HÐ NO, SEESEI AYE AHENNWA A ÐGYIDINI BIARA BETUMI DE AKOKOÐDURU ABEN (HEBRIFOÐ 4:16).

SENEA APAM FOFORO NO KYEREKYERE MU KÐ AKYIRI: APAM MU MMÐBORÐHUNU A WÐKAA HO NTAM MAA AGYANOM NO (5 MOSE 7:9; NNWOM 89:28) YE MMÐBORÐHUNU KORO NO ARA A EWÐ HÐ DAA NA EDU AWO NTOATOASO NYINAA SO (NNWOM 100:5; LUKA 1:50) — DEE WÐKAA HO NTAM MAA ISRAEL NO, WÐADI SO NA WÐABUE MU AMA WIASE.

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: HEBRI ASEMFUA RACHAM (H7355/H7356, YAAYAW, AYAMHYEHYE A EMU ÐÐ WÐ MU) YE ABUSUAFO NE ASEMFUA A WÐDE KYERE YAFUNU, NA HELA ASEMFUA SPLAGCHNIZOMAI (G4697, AYAMHYEHYE A EKA OBI) YE MFONINI KORO NO ARA A WÐDE ABA KASA FOFORO MU — AHUMMÐBÐ A WÐTE NO WÐ AKOMA MU TONN ANSA NA NSA AKA HWEE.

SENEA EYI FA WO HO: FA ANIFURAAFOÐ NO NE KANAANNI ÐBAA NO KWAN SO — SU FRE (MATEO 9:27; 15:22); NANTE WÐ MU KÐ WO NUA NO NKYEN, NA MMA W'AYAMHYEHYEE NTO MU MFIRI NE SO (1 YOHANE 3:17); NA SE MMÐBORÐHUNU MA WOHWERE BIRIBI A, KAE SE EHWEREE ÐNO KAN SEN WO (FILIPIFOÐ 2:7-8).

DEE EYI KYERE MA DAAPEM NO NE SE: YEHWEHWE YEN AWURADE YESU KRISTO MMÐBORÐHUNU NO AKYI KWAN, A EDE KÐ DAA NKWA MU (YUDA 21), NA ENTÐ DA — N'AYAMHYEHYEE YE FOFORÐ ANÐPA BIARA (KWADWOM 3:22-23), KÐSI DEE ETWA TOÐ NO.

→ KWAN FOFORO: MOGYA A WOPETEE NO MMORO MPRENSON GUU MPATA AGUA NO SO NE N'ANIM (LEVITICUS 16:14) BUE KWAN KÐ BÐNEFAKYE DA NO NYINAA MU — MPAPO ABIEN NO, ÐPAPO A WÐSOA BÐNE DE NO KÐ SARE NO SO, NE ÐSÐFOPANYIN NO A ÐKÐ MU PREKO PE AFE BIARA WÐ NTAM A ATWA MU NO AKYI (LEVITICUS 16; HEBRIFOÐ 9).

ADIYISEM A EBETUMI ABA: MMARA ABOPON NO DAE APAM ADAKA NO MU, NA MMÐBORÐHUNU AGUA NO DAE WÐN ATIFI, NA ONYANKOPON KASA FII MMÐBORÐHUNU AGUA NO ATIFI, ENYE MMARA NO ANKASA MU. WANYI NE MMARA NO MFII HÐ AMMA NO NE ONIPA AHYIA — ÐDE MOGYA KATAA SO, NA ÐHYIAA NO WÐ HÐ. MMÐBORÐHUNU AYE HYIABEA FI SAA BERE NO DE BESI ENNE, NA EDA SO ARA YE SAA. (M'ANKASA M'ADWENE)

ÐEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WÐAGYE WO NKWA?

Hwe Bible study a yede asem — "Ðen na Ese Mereye Anase Menye na WÐagye Me Nkwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).